


Complementary Basic Education Primers (CBE) for the Cocoa Growing Communities in Ghana



ASANTE LITERACY BOOK 2



International Labour Organisation
Supported by: United States Department of Labor (USDOL)



GHANA EDUCATION SERVICE

SfL
School for Life



Republic of Ghana

GHANA EDUCATION SERVICE

**COMPLEMENTARY BASIC EDUCATION (CBE) MATERIALS FOR
THE COCOA GROWING COMMUNITIES**

ASANTE LITERACY

BOOK 2



International Labour Organisation
Supported by: United States Department of Labor (USDOL)

SFL
School for Life

Fa ɔkasamu beye du toa saa ayɛsem yi so ma enwie pɛye.
Berɛ bi nnamfo pa baanu bi tenaa ase a wɔne Agyinamoa ne Akura. Na
wɔte faako wɔ efie bi mu. Na wɔboaboa wɔn ho wɔn ho.
Da koro bi,

Da 4
Kenkan deɛ edidi so yi na fa nsemfua a wɔagya no hyehye mu.
Mensa kɔɔ fie kɔɔ n'awofoɔ pa ho amannee. Na wawie 'School
For Life' – Literacy Cycle a kɔɔ Ankasa.

ɔɔ pa ara kɔɔ pramire sukuu JHS ne SHS. Seesei wanya aban
akyigyina a ɔre kɔ Suapɔn mu akosua adeɛ abeye Na n'awofoɔ
nnye a ɔre kɔ wɔn no nni. Ne papa kaa sɛ “Woanya me ba.
Onyame ne yen nananom nsamanfoɔ wo. Afei mahu sɛ 'School

For Life' no bɛtumi aboa wɔn ani abere ma wɔakɔ akyiri.
Twerɛ ɔkasamu du fa deɛ woyɛ Memeneda biara ho.

Acknowledgement

The materials were adapted from School for Life and translated into five Ghanaian languages (Akuapem Twi, Asante Twi, Fante, Ewe and Dangme) for use in the cocoa growing communities in Ghana.

We wish to acknowledge the following institutions and individuals for their support: School for Life; DFID, Ghana; GES (Basic Education Division); Mohammed M. Nasigli (GES, Tamale), Bawa Abubakar Sibdoo (Retired Educationist), R.M. Yahaya (Retired Educationist), Karimu A. mohammed (School for Life), Kassim K. Nantomah (School for Life), Dramani I. Imoro (School for Life), Kingsley Arkorful (HEART consortium), Jacqui Mattingly (HEART consortium), Edmund Opare (Illustrator, HEART consortium), Kenneth Wontumi (Illustrator, CRDD, GES).

Special thanks to a team of experts made up of Dr. Kafui A.G. Ofori, Mr. Edward Apenteng Sackey, Mr. Samuel Banning-Preprah (all retired Lecturers from the Linguistics Department, University of Ghana), Mr. Emmanuel T. Atteh and Mrs. Patience Obeng (both Lecturers from the Department of Ghanaian Languages, University of Education, Winneba) for translating the materials.

The materials also benefited from expert supervision from Mr. Stephen Adu, Director, Basic Education Division, GES. Valuable suggestions, feedback and reviewer comments were provided by Richard Ayitey and Fred Birikorang (both of Basic Education Division, GES).

We wish to express our profound gratitude for the expert support of Stella Dzator, Daniel Chachu and Maria Vasquez from ILO-IPEC Ghana and the coordination of Stephen McClelland (ILO-IPEC Ghana) and Alexandre Soho (ILO-IPEC Geneva, Office).

Funding for this publication was provided by the United States Department of Labor (USDOL), Project titled “Towards Child Labour Free Cocoa Communities in Cote d'Ivoire and Ghana through an Integrated Area-Based Approach” (RAF/10/54/USA) and the Global Issues Group (GIG) Project “Public Private Partnership between the Chocolate and Cocoa Industry and the ILO to Combat Child Labour in Cocoa Growing Communities in Ghana and Côte d'Ivoire” (RAF/11/04/GIG).

EMU NS M


Ti

Adesua 1. Nnwuma a εω Mansini mu	5
Adesua 2. Awo nhyehyeee pa	10
Adesua 3. Sedeε yεpa kandifo (Abatoε)	13
Adesua 4. Nkabomu wε Ahoo den	16
Adesua 5. Nsupa	20
Adesua 6. Agodie	25
Adesua 7. Nkwenebε ne Asa	30
Adesua 8. Nnua	40
Adesua 9. Anyina	43
Adesua 10. Wiram Gyahyehyee	46
Adesua 11. Sukuu Ho Mfasoε	49
Adesua 12. Kyei Kε Sukuu	52
Adesua 13. Sukuu ankasa kε	58
Adesua 14. Kεmputa ho Adesua	62
Nhoma 2. Nsεhwe	69

Krataafa

Da 3

Adwene Ntotoeε: Hye hye deε εdidi soε yi wie.



Twereɔkasamu num firi εpon yi so.

baa no Amina Adamu	retɔn mpataa kɔ rewe	wɔ dwa so sukuu daa nkateε
--------------------------	----------------------------	----------------------------------

Nhwεso: Adamu kɔ sukuu daa.

Adesua 1. Nnwuma a εwɔ Mansini mu



Kasa fa mfonɪ yi ho, ne titire no, nnwuma a εwɔ Mansini mu.
Bisa nsemɪsa a εdidi soɔ yi.

- heneɪa na wofiri?
- Adwuma titire ben pa ara na εwɔ ho?
- Adwuma titire ben pa ara na mmaa no yɔ?
- Adwuma titire ben na εho wɔ mfasoɔ pa ara?

Kenkan nsemfua titire yi.

nku	saminayɔ	akuma
gari	ntamanwono	atommoɔ
kente	kentɛnwono	daban
fugu	nkukunwonofɔɔ	homa

Yi nsemfua no mu num na fa emu biara ye ɔkasamu.

Kenkan wei:

Owura Abu ye ɔtomfoɔ. ƙɔ kuayɔ nnadeɛ ahorɔɔ.
ye odwumfoɔ keɛɛɛ. ƙɔ ne nnɔɔma no ƙɔ dwa so. Nnipa bebreɛ ba
dwa no so beƙɔnnɔɔma ahorɔɔ. Nnipa a wɔye nnwuma ahorɔɔ de
ƙɔnnɔɔma a wɔye ba dwa so beƙɔnnɔɔ.

Owura Abu yere nwono nkuku ahorɔɔ a ɛsono ebiara ƙɔbea ne ne
keɛɛɛ. Nkurɔfoɔ taa ƙɔ nkukuo a yeɛde nhwiren sisi mu ƙɔ ne yere
nkyɛn.

Okunu ne ɔyere no nya sika bebreɛ firi ƙɔnnɔɔma nsaanodwuma no mu.
Wɔawo mma baanu, ƙɔbarima ne ƙɔbaa.

barima no ye Tikyani, ɛna ƙɔbaa no nso ye Nɛɛɛɛni. Wɔye abusuafoɔ
a ƙɔnnɔɔma ho ƙɔnnɔɔma pa ara.

Nhoma 2. Nsɔhwɛ

ɛɛɛɛ mode nnanan wie nsɔhwɛ yi.

Da 1

Akenkan ne Nteaseɛ

Mallam Abu nim nwomasua ho mfasoɔ, enti ƙɔde ne mma baanu,
Adamu ne Amina ƙɔnnɔɔma suguu. Mfitaɛɛɛ no na mmofra no ani nnye suguu
ho, nanso ƙɔnnɔɔma papa hyɛɛ ƙɔnnɔɔma nkuran ɛɛɛɛ ƙɔnnɔɔma ƙɔnnɔɔma ani nku suguu ho.
Na ƙɔnnɔɔma ƙɔnnɔɔma ƙɔnnɔɔma suguu mu beɛɛ ano beɛɛ ano. Afei nso na ƙɔnnɔɔma ƙɔnnɔɔma
suguu ntaadeɛ, pɛn ne nwoma a wɔtwɛɛ mu.

Na Adamu ne Amina ƙɔnnɔɔma suguu daa. Na ƙɔnnɔɔma mmɔden ƙɔnnɔɔma adesua no
nyinaa mu. Seesei wɔawie ƙɔnnɔɔma adesua. Adamu ye Tikya ƙɔnnɔɔma Ntoaso
Suguu mu. nna ne nuabea no ye Nɛɛɛɛni ƙɔnnɔɔma Tamale Central Hospital.

- Adɛn nti na Mallam Abu de ne mma no ƙɔnnɔɔma suguu?
- deɛn na ɔye de hyɛɛ ƙɔnnɔɔma nkuran?
- Nsem a wɔasan aseɛ: hyɛɛ ƙɔnnɔɔma nkuran ase ne sen?
- Fa ɔkasamu baako pɛ kyere deɛ enti a wɔnnɔɔma suguu.
- Fa w'ankasa nsem to ayɛɛɛɛ no din.

Da 2

Hyɛhyɛ kasamu a ɛdidi so yi nnidisoɔ nnidisoɔ ɛdeɛ ɛfata.

1. Mehyɛ me suguu ataade me ƙɔnnɔɔma suguu.
2. Mehohoro m'anim, twitwiri me se na mabɔmpaɛɛ.
3. Mɛpra adihɔ ne me papa dan mu.
4. Daa anɔpa mesɔre nnɔnnum.
5. Medware na madi m'anɔpaduane.

Nsemfua titire: Kenkan nsemfua yi
kɔmputa sekirin mobaa fon
tekse nkra letɛ
amanneebɔ

Kenkan wei:

Kɔmputa yɛ afidie bi a yɛahyɛ da ahyehyɛ sɛ enyɛ nnoɔma bi. yɛ abɔde
nyansapɛ afidie bi a woma no akwankyerɛ a, na ayɛ deɛ wopɛ sɛ enyɛ
no.

Yɛde kɔmputa twɛrɛ nkra, de nkra sie enna yɛde yi nkra ano. Kɔmputa
wɔ nkontabuo nhyehyɛɛ na afei nso etumi kyere nkrasɛm ase fi kasa
baako mu kɔ foforɔ mu. Yɛtumi de kɔmputa yɛ ayeforohyia kaade,
awoda kaade, nkyia ahorɔɔ kaade ne kaade sononko bebree.

Afei nso yɛtumi de kɔmputa twɛrɛ letɛ kɔma yɛn nnamfonom. Yɛde
kɔmputa yɛ sika nkontabuo nso. Kɔmputa tumi yɔ nnoɔma foforɔ
bebree.

Twɛrɛ weinom wie:


- Kɔmputa yɛ(nsensan, fon, afidie)
- Kɔmputa tumi(bu akonta, yi nkonyaa)
- Yɛtumi de kɔmputa(asesa nnoɔma, ato nkra)
- Yɛde mobaa fonnkrasɛm kɔma yɛn nnamfonom (tekse,
kora)
- Mobaa fon no bi bɔɔ yɛ den sɛ(telefon, kɔmputa)

Bua nsemmisa a edidi soɔ yi gu wo nwoma mu.

- Owura Abu yɔ adwuma bɛn?
- Adwuma bɛn na ne yere yɔ?
- Nnwuma foforɔ bɛn na wɔabɔɔ din wɔ ayɛsɛm no mu?
- Nnoɔma bɛn na Owura Abu yɔ?

- hɛnɛfa na nkurɔfoɔ de wɔn nnoɔma kɔ kɔɔn?

Montena akuakuo na monyɛ dwumadie a ɛfa nnwuma ahorɔɔ ho yi.




Twɛrɛ adwuma baako din gu kanko baako mu.

Fa kanko no bebree keka ho sɛdeɛ nnwuma no dodoɔ tɛɛ.

Nnwuma no mu deɛ ɛwɔ he na wobeyɔ sɛ wobeyɛ no daakye?


Adesua 2. Awo nhyehyeee pa



Ka mfonu yi ho asem.
Bisa nsemmisa a edidi soƙ yi.

- deen na wohunu wƙ mfonu no mu?
- Abusua no mu nnipa ye sen?
- Aden nti na ese se awofoƙ ye awoƙ ho nhyehyeee pa?
- Aden nti na mmofra a wƙwƙ saa abusua yi mu no nhye ntaade pa?

Adesua 14. Kƙomputa Ho Adesua



Mfonu ho nkƙommu die

- deen na wohunu?
- deen na ye de kƙomputa yƙ?
- Hwan na wƙwƙ mobaa fon?
- Woye den na wotekse mese gyi (sms/Text) kƙoma wo nnamfonom?

Ka saa anwonsem yi fi wo tiri mu:

Me da a edi kan wɔ Sukuu ankasa mu.

Me da a edi wɔ sukuu

Mennim ara

Se metumi ayɔ mfonɩ te se wɔn deɛ

Mennim ara.

Se wobere m'asem anaase wɔbehwe me haa

Mennim ara

Se me Tikya beye te se me maame anaa me sewaa

Mennim ara

Se me kraman ba bedwene se mewɔ he?

Kyere ɔkasamu du fa nsem a ɔkyerekyerefo panin no kae ne nnoɔma a wuhui bere a wokɔ sukuu ankasa no mu.

Deɛ ɛɛ se wotwere no bi ne:

- Sukuu no din.
- Adan a ewɔ sukuu no mu.
- Klase dodoɔ a ewɔ hɔ.
- Nnoɔma a sukuufoɔ no yɔ wɔ hɔ.
- Tikyafo dodoɔ.

Agodi ahodoɔ.

Kenkan weinom:

Papa ofidua

Edin ɛna/maame

Abusua anuanom

ɔba

ɔwofoɔ mma

Kyekye nsemfua no mu nsemsini nsemsini

Awɔ Nhyehyee pa

A – wo – ɔ – hye – hye - ee – pa

Twere nsemfua a ewɔ nteaseɛ anum firi asemsini ahorɔ a woanya no mu.

Nhwesɔ:

a wo ɔ

asa worɔ ɔwɔ

aba awɔ ɔkɔ

abaa ewo wɔfa

ani adwo wɔmma

ano dwofo ɛɔ

Twere ɔkasamu ahorɔɔ anum firi nsemfua foforɔ a wonyae no mu.

Montena ase akuakuo na monkenkan deɛ edidi soɔ yi:

Yeyɛ nnipa baanum na ɛwɔ yen abusua mu. M'awoforɔ ne me nuanom baanum a ɛka ho. Manyini sen me nuabarima mfeɛ mmienu. Madi mfeɛ du na mewɔ klase a ɛto so nan wɔ Pramire Sukuu.

Yeyɛ abusuaforɔ a yen ho tɔ yen na yewɔ apomuden. Yen awoforɔ ma yen deɛ ɛhia yen nyinaa. Me nuabaa no na ɔsua pa ara wɔ yen mu. Wadi mfeɛ mmienu pɛ.

Obiara nsan nkan ayɛɛm no bio na momnua nsemmisa yi ngu mo dwumadie nwoma mu.

- Nnipa baahe na ɛwɔ abusua no mu?
- Onuabarima kumaa no adi mfeɛ sen?
- deɛn na ɛto mmofra a wɔɔɔso bebreɛ wɔ abusua mu?
- deɛn na yɛbetumi ayɛ de aboa ma yen abusuafo asetena anya nkɔsoɔ?

Adesua 13. Sukuu ankasa kɔ



Hwɛ mfonɛ yi.

- Berɛ ben na mmɔfra kɔ sukuu da biara?
- Sɛ wɔkɔ sukuu a, ɛdeɛn na wɔdi kan yɔ?
- Kasa ben na yɛka wɔ sukuu ankasa mu?
- Sukuu ben na ɛwɔ wo mpɔtam a wopɛ sɛ wokɔ bi?

Kyei papa de no kɔhyɛ 'School For Life' no mu. wiee abosome nkron adesua no na wɔde no kɔ Pramire Sukuu. Seesei kɔ klase a ɛto so num. mfa n'adesua nni agorɔ koraa N'ani gye ne ho sɛ kɔ sukuu.

Twere nsemisa yi ho mmuaɛɛ.

- Kyei adi mfeɛ sɛn?
- Adɛn nti na Kyei ankɔ sukuu ntɛm?
- deɛn na na Kyei ne ne nnamfonom de tae no yɔ?
- Kyei papa wɔ mmabarima baahe?
- Hwan a ɔtuu Kyei papa fo sɛ ɔmfa no nkɔ sukuu?
- kwan bɛn so na Kyei fa hyɛɛ n'adesua aseɛ?
- Adɛn nti na na Kyei papa pɛ sɛ ɔnya adesua mu ntetɛɛ?
- Mmerɛ tenten sɛn na 'School For Life' no di?

Nokore anaase nye nokore

- Kyei adi mfe nsia.
- Na Kyei nenam basabasa.
- Seesei de Kyei ye osukuuni.
- Kyei mpe sukuukɔ.


Ye sukuu a nnua bebree atwa ho ahyia mfonɛ.

Kenkan Anwɔnsɛm yi:

Abofra a n'ani gye
Me fie ho ye kɔkɔ;
ye efie korokorowa
Meyɛ abofra a m'ani gye
Mesere, sere da mu no nyinaa
Mentaa nsu koraa.

Mewɔ dua bi,
ye griin, dua griin
A ɛma me nya onwunu
Na daa medi agorɔ wie a,
Aseɛ na metena.

Adesua 3. Σεδες γερα kandifo (Abato)



Ka mfonɪ yi ho asem: Bisa nsemɪisa yi.

- deen na wohunu wɔ mfonɪ no mu?
- Aden na mmoa no ato santene?
- deen na wɔrepɛ?
- deen na wɔbeyɛ de asiw basabasayɛ bi ano?
- Hwan ne wɔkandifo?

Kenkan nsemfua titire a edidi soɔ yi.

sukuu sukuu pramaso tikya
adesuadan sukuu mmɔfra obuo
osetie

Kyekyɛ nsemfua titire no mu nsemɪsini nsemɪsini.

Sukuu	-	su	ku	u
Tikya	-	ti	kya	
Obuo	-	o	bu	o
Osetie	-	o	se	ti e

Fa nsemfua titire no wɔ wɔkasamu na twerɛ gu wo dwumadie nwoma mu. Kenkan wei

Kyei adi mfeɛ du. Wankɔ sukuu ntem efiri sɛ ne papa ankɔtwerɛ ne din wɔ kurom hɔ sukuu no mu. Enti na wɔne mmofra a aka a wɔn nso nkɔ sukuu no nenam basabasa. Na wɔde tae kunkum nnomaa na wɔtutu akusibɔn kyekyere akusie. Na Kyei mpe sɛ wɔbeboa n'awofɔ ma wɔayɛ wɔn nnwuma. Bere a wɔbuee 'School For Life' no, ne wɔfa Nkansa tuu ne papa fo sɛ wɔmma Kyei nkɔ bi.

Kyei papa tiee n'afotuo no na wɔde Kyei kɔ 'School For Life' no bi wɔ Talisuma mpɔtam. frɛɛ Kyei kasa kyerɛɛ no sɛ, "Kyei, wiasɛ resɛsa ntemntem na ɛsɛ sɛ yen nso yesɛsa bi. Wone me ba korɔ. Wonkɔ sukuu, ɛna wo nso a wompe sɛ woboa afuomdwuma. Dwene ho yiye. Mepɛ sɛ mede wo kɔ 'School For Life', sɛdeɛ ɛbeyɛ a wokɔ hɔ wie a, wobɛtumi akɔ Sukuu ankasa. Sɛ wokɔ sukuu a, da bi ɛho beba wo ne wɔmanfoɔ mfasoɔ. Enti gyae sɛ wonenam kunkum nnomaa ne akusie no, na sua biribi a ɛbeboa wo.

Adesua 12. Kyei Kɔ Sukuu



Kan mfonɪ yi ho asem.

- deen na wohunu wɔ mfonɪ yi mu?
- Aden nti na kɔ sukuu?
- deen na wɔsua wɔ sukuu mu?
- Wopɛ sɛ wokɔ sukuu? Aden ntira?
- Sɛ wohyia wo Tikya anɔpa a, edeen na woyɔ?

Kenkan weinom den:

Abatoɔ krataa abatoɔ esono

Otitenani akokɔnini ɔsebo

Abatoɔ adaka gyata mma

Yi na ka

Kansem a ewɔ kaade no biara so.

Fansemfua no ye ɔkasamu ahodoɔ num.

Kenkan wei den:

Pataku: Wonim sɛ eho hia sɛ yɛnya ɔkandifoɔ wɔ kwaeem ha?

Adanko: Wonim obi a ɔfata na ɔbetumi ayɛ ɔkandifoɔ no?

Pataku: Mesusu sɛ hene Gyata betumi ayɛ obi a ɔfata, efiri sɛ ne ho ye den pa ara.

Adanko: renye me nwanwa sɛ yɛbetɔ aba ayi akokɔnini sɛ otitenani.

ɔsebo: Momma eha nye dinn. Mo nyinaa montie me. Eɛ sɛ obiara di santen no so. Ense sɛ yedi aperepereɛ. Sɛ wokɔwura abatoɔ buo no mu a, wobehu wɔn a wɔpɛ sɛ yɛto aba ma wɔn baasa no mfonɪ wɔ nnaka mmiensa ho. To w'aba ma deɛ wopɛ no no.

(Wɔato aba no awie, wɔgu so rekan)

ɔsebo: Mma ahe na Onua panin Esono nyaɛɛ?

Pataku: nya mma no ahankron. Yɛgu so rekan Owura Ahoɔfɛ Akokɔnini deɛ.

sebo: Mma ahe na Gyata, ɔhene no nyaɛɛ?

Pataku: nya mma no num.

ɔsebo: Afei, mma ahe na Owura Ahoɔfɛ Akokɔnini anya?

Pataku: nya mma no mpem mmienu. Seesei deɛ, ɔno na wayɛ yɛn Titenani. Ma yɛnkɔ abɔnten nkɔka nkyɛɛ ɔmanfoɔ no.

Pataku: γε, εha nye dinn. sebɔ reba abebɔ mo abatoɔ no ho amannee na Otitenani no akasa se ɔgye to mu se ɔbeyε.

Adanko: Yen nyinaa ho pere yen se yebete sedee abatoɔ no kosiie. ye me anigye se Owura Ahoɔfe, Akokɔnini adi nkonim sedee mehyee nkɔm no. nyaa mma no bebree sen hene Gyata.

Wɔn Nyinaa: Moneyɔ! Moneyɔ!

sebɔ:Owura Ahoɔfe Akokɔnini nyaa mma no mpem mmienu. hene Gyata nyaa mma num. Onua panyin sono nyaa ahankron.

Pataku: Monhwe, Onua panin na wama Owura Ahoɔfe, Akokɔnini so asi akɔnkɔn (se Otitenani a yeayi no no) Hwe sedee ɔte asem aseε.

Wɔn Nyinaa: Momma yenni wɔn akyi nkɔ Abankeseε mu.

Me da a edi kan wɔ sukuu

Mennim ara

Se metumi ayɔ mfonite se me mfeɔɔ deε

Mennim ara

Se wɔpe m'asem, anaase wɔbehwe me haa

Mennim ara

Se me tikya te se me maame anaa me sewaa

Mennim ara

Se me kraman ba bedwene se mewɔ he.

Kenkan wei


Na Amina ne Salifu ye sukuufoɔ wɔ Ansariya Islamic Primary School. Wɔn awofoɔ de wɔn kɔ sukuu efiri se Mallam Abu nim mfasoɔ a εwɔ mmɔfra sukuukɔ ho.

Mfitiaseε no na Amina ne Salifu ɔ ko wɔ sukuu mu. Wɔn maame Alimatu hunuie enti ɔtuu wɔn fo. Mallam Abu nso bo fuu wɔn wɔ akobɔ no ho. Na ɔpe se wɔnya wiase mu adesua ne Nkramofo adesua mmienu no nyinaa mu nimdeε. Na Amina ne Salifu ye mmɔfra a wɔnim adeε yiye a wɔte adeε ase ntemntem sen wɔn mfeɔɔ. Na wɔkɔn sukuu a, wɔsan boa wɔn awofoɔ ma wɔkɔ efie nnwuma. nne mmɔfra baanu no akɔ Asuapɔn awie. Amina ye Dɔkota a ɔye ese ho adwuma. nna Salifu nso abeye Lɔya.

Twere nsemmissa a edidi soɔ yi ho mmuaεε.

- Sukuu ben na Amina ne Salifu kɔ?
- deen na wɔn awofoɔ ɔy faa wɔ wɔn mfitiaseε akobɔ no ho?
- Adesua ben na na Mallam Abu pe se ne mma no nya?
- Mfasoɔ ben na mmɔfra baanu no nya firii wɔn adesua mu?
- deen na ese se awofoɔ ɔy de boa wɔn mma bere a wɔkɔ sukuu mu?

Adesua 11. Sukuu Ho Mfaso



Ka mfonɪ yi ho asem. Bisa nsemɪsa a edidi soɔ yi.

- deen na wuhu wɔ mfonɪ yi mu?
- deen na mmɔfra no resua?
- Aden nti na ese se mmɔfra kɔ sukuu daa?
- deen na ese se awofɔɔ ye de boa wɔn mma wɔ sukuu mu?

Twere saa nsemɪsa yi ho mmuaee.

- Nnɪpa baahɛ na wɔgyinaa se yento aba mma wɔn?
- Hwan na na wɔn ani da so no se wɔbedi nkonim?
- Awiee no, hwan na wɔdii nkonim?
- Aden nti na wɔkaa se sono te asem ase?
- Se wone hene Gyata a, anka den na wobeyɛ?
- Wogyɛ di se Owura Otitenani a yeayi no no betumi adi mmoa no anim wɔ kwaeem ho?
- Wogyɛ di se edeen na emaa Owura Ahoɔfe, Akokɔnini dii nkonim wɔ abatoɔ no mu?

Adesua 4. Nkabomu wɔ Ahɔɔden



Gyina akwankyerɛ nsemmsisa yi so ka mfonɛ no ho asem.

- deen na wohunu wɔ mfonɛ no mu?
- deen na nnipa a wɔwɔ mfonɛ no mu reyɔ?
- deen na ama wɔreyɔ adwuma abɔ mu?
- deen mfasɔ na yɛbenya wɔ nkabomu sunsum mu?

Ka w'ankasa wo suahu bi a woanya wɔ egyahyehyɛ ho.
Kan asemfua titire yi den na kyekye mu asemsini asemsini.

Nhwɛsoɔ:

Egyahyehyɛ

E gya hye hyɛ

Fa saa nsemfua yi biara ye ɔkasamu.

Nwira wosaw hye

atoyerɛnkyɛm adwuma sɔ gya

egya afuom nnɔbaɛ

Twɛrɛ wo kasamu no mu num gu wo dwumadie nwoma mu.

Kenkan wei

Egya boa yen bebree nanso etumi di yen awu, sɛ yɛanhwɛ no yi a.
Egya ye ade a sɛ yɛgyaw no saa ara na yɛanhwɛ a, edi nsemmwɔne yie,
ne titire no wiram gya.


sɛɛ nnua ne abɔdɛɛ a atwa yen ho ahyia no. sɛɛ yen mfuo mu
nnɔɔma. ma yen nsubɔnten ne nsuwa wewe.

Awieɛ kora no, eyɛ yen nnipa na ɔhaw no ba yen so. tɔ da bi a,
akuafɔ wuwu berɛ a wɔpɛ sɛ wɔɔ wɔn nnɔɔma ho ban firi egya no
ho.

Nanso sɛ yɛyɛ ahwɛyie a, yɛbetumi asɔ egyahyehyɛ ano, ne titire no,
ɔpɛ berɛ. Momma yɛnnoa yen aduane wɔ fie na yɛmfa nkɔ afuom.
Momma yɛnnyae sigrɛtenom berɛ a yɛwɔ afuom. sɛ sɛ yɛkasa kyɛrɛ
anantwihwɛfɔ sɛ wɔmfa egya nto serɛ mu. Momma yɛnka mmɔ mu
na yɛnko ntia egyayehyɛ, ɛfiri sɛ yɛanyɛ saa a, daakye ɛbɛha yen.
Montena baanu baanu na monhwɛhwɛ adeyɔ nsem du mfiri ayɛsem
no mu na montwɛrɛ.

Twɛrɛ ɔkasamu num fa egyahyehyɛ ho.

Adesua 10. Wiram Gyahyehyee



Ka mfonɪ no ho asem. Bisa nsemɪisa a ɛdidi soɔ yi.

- deen na wohunu wɔ mfonɪ no mu?
- Gyahyehyee no firi aseɛ?
- deen na yetumi de si egya no ano?
- Wogye di se ɔhaw ben na egyahyehyee no de ba: wiram mmoa, nsuwa ne atadeɛ ne nnipa so?

Kenkan saa nsemfua titire yi:

Nkabomu asomdwoeɛ nnipakuo

Nkɔsoɔ boɔmuadwumaye

Kyekye nsemfua no mu nsemɪsini nsemɪsini.

Nhwesoo:

nkabɔmu

n – ka – bo – mu

asomdwoeɛ

a – so – m – dwo – ee

ɔmanadwuma

ɔ – ma – n – a – dwu – ma

Fa nsemɪsin ahoroo no mu 5 biara a wope twere nsemfua a nteaseɛ wɔ mu.

Nhwesoo:

n - nana

ka - kasa

bo - boa

mu - mmusuo

Fa wo nsemfua no ye ɔkasamu tiawa.

Kenkan ayeseɛm a edidi soƙ yi na bua nsemmisa a edidi soƙ no.

Firawso ye akuafoƙ kuro ketewa bi a ɛƙa Apueɛ Mantam mu. Nnipa a ɛƙa ƙa beye ahanum. Nnipa a ƙafi mmeamma a horoƙ ƙa saa kurow no mu. Nnipa no bi ye Nkramofoƙ, ɛnna ƙan a aka no ye Kristofo. Nanso nkabɔmu ƙa nnipa no ntam.

Nnipa no taa boa ƙan ho ƙan ho ƙa ƙan mfuo mu. Ƙan nyinaa di afahye baako. Nnawoƙtwe biara da koro a eye dwa da no, ƙan nyinaa ka ƙa mu ƙa ɔmanadwuma. Nnipa no de ɔmanadwuma na esiesie ƙan kurow no mu. Ƙaƙa sukuu dan ho na ƙaƙa nkosodwuma foforo.

Ƙasan ka ƙa mu yiyi ntoboa de siesie ƙan kurow no. ye ɔman a asomdwoe ƙa mu. Wei nti ƙan mma ƙa apomuden. Nkabɔmu boa ma nkasoƙa ba ntemntem. Nkabɔmu mu ƙa ahoden.

Nokore anaase enye nokore

- Nnipa a ƙaƙa kurom ƙaƙa nkabɔmu.
- Daa ƙane ƙan ho ƙan ho ko.
- Mmofra no taa yareyare.
- Nnipa a ƙaƙa kuro no mu mpe ƙan ho ƙan ho asem.
- Ƙayiyi ntoboa de ƙa nkasodwuma.

Ƙere kasamu 5 fa wo kuro ho.

To saa dwom yi.

Momma mmofra no nni agoro daa 2x

nanom mommra

Agyanom mommra

Momma mmofra no nni agoro daa 2x.

Kenkan wei.

Ayeseɛm 1

Anima nie. so anyina. Daa ƙane ne nuabarima Ado ƙa wiram anyina. Ƙabubu mmabaa a awuwu de ye anyina. ƙa da bi a, ƙaƙa anyina no ƙa ƙan papa afuom. Anyina ho ƙa mfasoƙa bebree. Nkurfoƙ de anyina no noa aduane, nsuo ɛnna ƙade ho nam. Ebinom nso hye anyina no de ye gyabidie.

Anima ne Ado nim se anyinako ye ade a eye hu pa ara, efiri se awo ne akenkantwere tumi hyehye wira ase ne nnua abona mu.

Mmoawammoawa nketenkete a ƙan ho ye hu nso tumi keka ƙan. Enti eye a, ƙaƙa ahweyie pa ara ƙa anyinako mu.

Ayeseɛm 2

Nnipa bebree ƙa anyina ƙaƙa. Saa nnipa yi twitwa nnua basabasa de ye anyina. ƙa da bi a, ƙaƙa kwaee mu akirikyiri efiri se nnansa yi anyina ho aye den.

Anima ne Ado nim se anyina ho reye den. Enti ƙaƙa ƙan papa ma ɔdua nnua ƙa ne mfuo no mu. Saa nnua yi ma ƙan anyina bere biara a ƙahia bi.

Bua nsemmisa a edidi soƙ yi gu wo dwumadie nwoma mu.

Ehefa na yanya anyina?

Ade nti na anyina ho aye den?

Ede n na eye hu ƙa anyinako mu?

Ede n na ebema ye atumi anya anyina bere biara?

Ede n na nkurfoƙ de anyina yo?

Nsemfua titire ne emu nkyekyeḿ nsemsini nsemsini.

Nhwesoo: anyina

Nsemfua titire:

Anyina nwirammbaa gyabidie

boaboa ano hye aduanenoadekyee

Kyekye nsemfua no mu nsemsini nsemsini.

Nhwesoo:

gyabidie - gya - bi - di - e

Fa asemfua biara yoo asemfua a nteasee woo mu.

Nhwesoo:

Gya - agya gyaee egypta

Bi - obi bisa ebi


Di - din adidie fidie

E - ade aseee

Fa nsemfua a edidi sooo yi tweree okasamu nwootwe.

1. Eghta
2. Dua
3. Anyina
4. Duadwini
5. Ogyadumfooo
6. Odumghta fidie
7. Abobonnuu
8. Mfofowa

Adesua 5. Nsupa



Ka mfooni no ho asem.

- henefta na wo kuro no mufoo nya nsuo?
- deen na woyee nsuo ansa na wode ayoo deee ehia wo?
- Wonim yaree bi efiri nsu mu ba?
- kwan ben so na woboo wo ho ban sedee nyarewa a ewoo nsuo mu, se ebia, mfa nye wo?

Kenkan wei nom:

nsu bɔɔhoo asubɔnten ɔtare
abura mfa dwonsɔmogya
asuwa nsuseee osuo
Fa nsemfua no mu num yɔɔkasamu.

Kenkan ayeseɛm yi den.

Yeka se, nsuo ye nkwa! Onyame abɔdeɛ nyinaa nnipa, mmoa, nnomaa,
mmoawammoawa ne nnua nyinaa nkwa gyina nsuo so. Yede nsuo yɔ
nnoɔma bebreɛ.

Deɛ yede nsuo ye no bi nie:

Adware

Aduanenoa

Nnoɔmasie

Ne nom

Yede gugu mfudeɛ so/ma nyemmoa

Adansie

Adesua 9. Anyina



Mfoni ho nkɔmmɔdie Adwenkyere bere.

Montena baanu baanu na monnyina nsemmissa yi so nka mfoni no ho
aseɛm.

- deen na wohunu wɔ mfoni no mu?
- deen na yede anyina ye?
- Yenya anyina fi hefa?
- kwan ben na ese se yefa so hwe egya yiye wɔ yen afie mu?

nnua.

Enti εε σε yedua nnua bebree na yesi nnipa ho kwan mma wɔnsεε no.
Montena baanum baanum na monkan ayεεεm no komm na mommua
nsemmissa no.

- Ma senti mmienu a nnua ho hia.
- kwan ben so na nnua boa yen asetena mu?
- kwan ben so na nnua boa ma mframa ye papa?
- “Hye no basabasa” ase kyere sen?
- Fa din a efata ma ayεεεm yi.

Yεwɔ akwan ahorɔ a yεfa so nya nsuo. Nanso εnye nsuo a yεnya no
nyinaa na εye ma yen. Yεnya nsuo firi paepo mu, asubɔnten, ɔtareε ne
nsuwa mu. Foforɔ nso ne bɔɔho ne nsuo a etue firi fam. kwan biara a
yεnam so nya nsuo no, εεε σε yεhwe yie σε yεnnom nnya nsanyareε
biara.

nye σε yede nsubɔne ye adeε. bεma yeanya nsuo mu yareε, σε ebia, mfa
anaase dwonsɔmogya.

Se yεpe σε yete nsuo a εnye ho a, εεε σε yeɔa, yeɔne so anaase yede
nnuro te σε klɔrin gu mu de yi emu fi.

Twereε saa nsemmissa yi ho mmuaεε.

- Twereε nyarewa a efiri nsuo mu no baako din.
- ye deen na obi nya mfa?
- Akwan ben so na yεfa te nsuo ho?
- Kyere akwan mmienu a yεnam so nya nsuo.
- Twereε nsuo ho mfasɔ mmiensa.
- kwan ben pa ara so na monya nsu wɔ mo kurom?
- Aden nti na mo ne mmoa nnom nsuo mfiri faako?

yεkyere:

Monkyekye mo ho mu baanum baanum na kuo biara nye ɔkyεkyere mfa
εkwan a yεfa so te nsuo ho.

Twereε ɔkasamu num fa εkwan a yεfa so te nsuo ho gu wo dwumadie
nwoma mu.

Adesua 6. Agodie



Ka mfon i yi ho asem:

- deen na mmofra no reyɔ wɔ mfon i no mu?
- Agodi ahodoɔ ahe na wonim wɔ wo kurom/akuraa?
- bere ben na motaa di agoro a wope pa ara no?
- deen na wonya firi agodie mu?

Kan weinom den:

nnua nnua nnua

Kyekye asemfua titire no mu asemsini asemsini.

n du a

Fa asemsin biara ye asemua foforo.

nsuo dum asem

nsa duku aso

nkwan kwadu ano

Kyekye nsemfua titire no mu asemsini asemsini.

Fa asemsini biara ye nsemfua foforo.

Fa nsemfua no ye w'ankasa wo kasamu.

Kenkan de e didi soɔ yi.

Nnua ho wɔ mfasoɔ pa ara. ma yen onwunu. nna esan ma yen nnuaba ne egya. Nnipa, nnomaa ne mmoa di nnuaba no bi.

Yede nhaban no bi ye atosode e de noa aduane di.

Mmoa nso we nhaban no ne dubona no bi.

Mmoawammoawa nso nya wɔn aduane firi nnua mu.

Yede wɔn nhaban, nhini ne dubona no ye nnuru.

Nnua san ma yen egya na ebo asaase ho ban fi asaasehi ho.

Nnua boa ma mframa a yehome no ye papa.

Nhaban tete gu asaase so kata asaase ani.

Saa nhaban yi poro a, eye asaase yiye.

san boa ma nsu a ewo asaase mu no gyina mu a enwe.

Nnua ho hia onipa ne ne mpoɔtamu a ɔte nanso ɔmanfo nam wɔ nnwuma so see nnua.

Yebubu nnua basabasa. Ne saa nti nnua kakra bi na wohunu wɔ nkuraase, nkuro ne nkurow akese e mu. Yesan hye nwira ma egya no ka

Adesua 8. Nnua



Ka mfonii yi ho asem.

- deen na wohunu wɔ mfonii yi mu?
- Nnua sen na esisi ho?
- Wobetumi abobɔ nnua foforɔ a wonim din?
- Nnua ho mfasoɔ no bi ne deen?
- Se nnua nyinaa wuwu a, edeen na ebesi?
- Mfasoɔ ben na ewɔ so se yɛdua nnua?

Kenkan nsemfua titire yi.

Efie agodie ludo ɔware

Abɔnten agodie twe-ma-mentwe

Ahintahinta ampe tomato

Twere mmariama agorɔ mmienu ne mmaayewa agorɔ mmienu.

Kenkan ayɛsem yi:

Asikasu ye akuafoɔ atenaee ketewa bi wɔ Birem Mansin mu. Mmofra a wɔ wɔ akuraa yi mu ani gye ho se wɔ bɛdi agorɔ ahorɔ. Wɔdi agorɔ no bi anadwo a ɔsrane apue. Ebi nso wɔ ho a wɔdi no awia a, wɔnni adwuma titire bi ye. Agorɔ no bi wɔ ho a mmariama ne mmaayewa nyinaa tumi di. Se ebia, 'ebo-si-wo-nsa' ye agorɔ a wɔpe pa ara. Mmaayewa no taa di abatanye ho agorɔ. nna mmariama no nso di ahayɔ/kuayɔ ho agorɔ.

Agodie ye adee a eho hia, na esan ma mmofra nyini yie na wɔn adwene mu te. Mmofra sua akokoɔduro, ntoboasee, aniden wɔ agodie mu. ma wɔtumi de adwuma a wɔye mpanimfoɔ daakye a wɔbɛpe se wɔbɛye hye wɔn adwene mu. Afei nso wɔsua nnwontɔ ne asa wɔ agodie mu.

Bua nsemmissa yi gu wo dwumadie nwoma mu.

Agorɔ ben na mmofra no pe ne die wɔ akuraa ho?

Agodie ahorɔ ben na mmariama ne mmaayewa nyinaa di?

Aden nti na eho hia se mmofra di agorɔ?

Ekwan ben so na agodie boa ma mmofra nyini?

Ɔ agorɔ a modi wɔ wo kurom anadwo din.

Agorɔ ben na modi no awia?

Twere ɔkasamu num fa agorɔ a wope pa ara ho.

Ye ɔware agodie ho mfonii gu wo dwumadie nwoma mu.

Adesua 7. Nkwenebo ne Asa



Mfoni ho adwenkyere bere

Gyina akwankyerε nsemmissa yi so na ka mfoni yi ho asem.

- deen na wohunu wɔ mfoni yi mu?
- hefoɔ na wɔsa saa agoro yi?
- Bobɔ ntwene a wɔde di saa agoro yi bi din.
- Bobɔ agoro a horoɔ a εwɔ wo mpɔtam no bi din.
- Bobɔ ntwene ne agodeε a wonim no bi din.

Bobɔ agoro foforo a wonim din.

Nsemfua titire.

Twene twenebo sa asa ɔkyerema
nnwontoɔ nnwom gofomma agodeε dwom

Twere nsemfua no gu wo nwoma mu. Fa emu num ye ɔkasamu na twere
gu wo dwumadie nwoma mu.

Kyekye nsemfua titire no biara mu nsemssini nsemssini.

Nhwesoɔ:

Twene: twe - ne

Fa nsemssini no biara ye asemfua a nteaseε wɔ mu, na twere wɔ wo
nwoma mu.

Nhwesoɔ:

Twene: kyere, kyea, kye
agofomma ago, foforo, ma
ɔkyerema ɔkyem, kyekye, tekrema

Fa nsemfua no ye ɔkasamu.

Kenkan ayeseɔ yi.

Adowa ye asa bi εwɔ Asanteman mu. Mmaa ne mmarima nyinaa tumi sa
saa agoro yi. Atumpan ne twene a edi mu yiye wɔ Adowa agoro mu.
Mere atumpan bo pa ara. Me papa na ɔkyereε me sɛdeε wɔbo no.

Bua nsemmissa a efa ayeseɔ yi ho no.

- man ben sofoɔ na wɔgoro Adowa?
- Twene ne agodeε dodoɔ sen na wɔde goro saa agoro yi?
- Bere ben na wɔgoro Adowa?
- Wore asa?
- Ma amammereε agoro foforo ho nhwesoɔ mmienu.

Ma yento dwom.

Sua sɛdeε wɔto dwom baako a agye din pa ara wɔ wo mpɔtam.